

# **Servis za slanje podataka o hospitalizaciji pacijenata Dokumentacija**

Verzija 2.4

| Verzija | Datum       | Verzija aplikacije | Opis         |
|---------|-------------|--------------------|--------------|
| 2.4     | 09.02.2026. | 2.4.0              | verzija 2026 |

## Sadržaj

|   |          |
|---|----------|
| <b>Uputstvo za korištenje servisa za slanje podataka o hospitalizaciji pacijenata .....</b> | <b>3</b> |
| Specifikacija polja .....   | 7        |
| Dodatne kontrole servisa.....   | 10       |
| Stanje na otpustu – šifarnik FZO .....  | 11       |
| Kriterijum prijema – šifarnik FZO .....   | 12       |

# Uputstvo za korištenje servisa za slanje podataka o hospitalizaciji pacijenata

U ovom uputstvu detaljno je objašnjeno korištenje servisa kojim je planirano da zdravstvene ustanove dostavljaju podatke o hospitalizaciji pacijenata Fondu zdravstvenog osiguranja RS, nakon što otpuste pacijenta iz ustanove.

RESTful web servis je dostupan na adresi: <http://192.168.1.34:port/DRGPacijentUnos>

Detalje o specifikaciji parametara servisa možete pronaći na adresi: <http://192.168.1.34:port/DRGPacijentUnos/Help/Api/POST-api-Pacijent>

Port za testne servise je 81.

Port za produkcijske servise je 86.

Dodatne informacije o parametrima i kontrolama u nastavku uputstva.

Odgovor servisa je u obliku:

```
{  
  "status": 200,  
  "statusOpis": "OK",  
  "Fzold": id_hospitalizacije_Fzo  
}
```

U slučaju da podaci nisu u ispravnom formatu i da postoji neka greška, status je drugačiji a u polju statusOpis je navedeno koja je greška u pitanju.

Fzold predstavlja id hospitalizacije pod kojim je hospitalizacija sačuvana u FZO RS i daje mogućnost da se u slučaju da pošiljalac ima potrebu da izmjeni već poslatu hospitalizaciju, to može da učini popunjavanjem polja Fzold u servisu za slanje podataka u Fzo i ponovnim slanjem hospitalizacije.

Polje Fzold omogućava da se putem servisa

1. <http://192.168.1.34:86/DRGPacijentUnos/api/Pacijent/{Fzold}> – (servis vraća hospitalizaciju za uneseni Fzold),
2. <http://192.168.1.34:86/DRGPacijentUnos/api/Pacijent?poslovnaGodina={poslovnaGodina}&mjesec={mjesec}> – (servis vraća sve hospitalizacije iz traženog mjeseca za ustanovu kojoj pripada korisnik),

mogü dobiti podaci o sačuvanim hospitalizacijama iz ustanove kojoj pripada korisnik.

Podatke o drg koeficijentu i drg grupi servisi vraćaju samo za koeficijente 0, dok se za ostale obračunate vrijednosti veće od 0, navedeni podaci servisima mogu dobiti tek kada se zaključi obračun za mjesec u FZO RS.

Servis iz tačke 1 može vratiti podatke od hospitalizaciji odmah nakon što se sačuva hospitalizacija u Fzo.

Servis iz tačke 2 vraća listu hospitalizacija kod kojih je obračunat drg koeficijent, definisano je da se na kraju dana obračunavaju drg koeficijenti za pristigle hospitalizacije tog dana, što znači da se ovim servisom hospitalizacije vraćaju korisniku dan posle slanja u FZO RS.

#### Parametri servisa:

| Name                      | Description | Type    | Additional information   |
|---------------------------|-------------|---------|--|
| Fzold                     |             | integer | None.  |
| DatumPrijema              |             | date    | Required   |
| DatumOtpusta              |             | date    | Required   |
| KancelarijaUstanova       |             | integer | Required<br>Range: inclusive between 0 and 9   |
| ZdravstvenaUstanovaOznaka |             | integer | Required<br>Range: inclusive between 1 and 32767   |
| KISifra                   |             | integer | None.  |
| StanjeNaOtpustu           |             | integer | Required   |
| BrojIstorijeBolesti       |             | string  | None.  |
| Jmb                       |             | string  | Required<br>Max length: 13<br>Min length: 13   |
| Osiguran                  |             | boolean | Required   |
| LjecenjeSvojomVoljom      |             | boolean | Required   |
| Pol                       |             | string  | Required<br>Matching regular expression<br>pattern: MJZ<br>String length: inclusive between 0<br>and 1 |

|                               |                      |  |
|-------------------------------|----------------------|--|
| DatumRodjenja                 | date                 | Required                                     |
| TezinaNovorodjenceta          | integer              | Range: inclusive between 0 and 2147483647    |
| VrstaPrijema                  | integer              | Required<br>Range: inclusive between 0 and 1 |
| KriterijumPrijema             | Collection of string | None.  |
| ZdravstvenaUstanovaDolazak    | string               | Max length: 5                                |
| ZdravstvenaUstanovaOdlazak    | string               | Max length: 5                                |
| BrSatiJedinicaIntenzivneNjega | integer              | Range: inclusive between 0 and 32767         |
| BrSatiMehanickaVentilacija    | integer              | Range: inclusive between 0 and 32767         |
| OsnovniUzrokSmrti             | string               | String length: inclusive between 0 and 10    |
| Procedure                     | Collection of string | None.  |
| Dijagnoza                     | string               | Required                                     |
| DodatnaDijagnoza              | Collection of string | None.  |
| Komplikacije                  | Collection of string | None.  |
| Komorbidity                   | Collection of string | None.  |
| PlaniranPonovniPrijem         | boolean              | None.  |
| PonovniPrijemPlaniranZa       | integer              | None.  |
| DnevnaBolnica                 | boolean              | None.  |
| BrojDanaDnevneBolnice         | integer              | None.  |
| PacijentVodjenPoKlinickomPutu | boolean              | None.  |
| SifralmeDoktora               | string               | None.  |
| UrinarInfekcija               | boolean              | None.  |
| InfekcijaIntenzivnaNjega      | boolean              | None.  |
| PadPacijenta                  | boolean              | None.  |
| HospitalizacijaProduzena      | integer              | None.  |
| Napomena                      | string               | None.  |
| Regresna                      | boolean              | None.  |

|                             |         |   |
|-----------------------------|---------|---|
| Uputnicald                  | integer | Required                                      |
| BrojDanaHospitalizacije     | integer | Required                                      |
| BodSekundarniDaniZaNaplatsu | integer | Required<br>Range: inclusive between 0 and 14 |
| BodTercijarniDaniZaNaplatsu | integer | Required<br>Range: inclusive between 0 and 12 |
| BodZaNaplatsuUkupno         | integer | Required                                      |
| CitosorbDijaliza            | boolean | Required                                      |
| Cwhdf                       | boolean | Required                                      |
| Cwhd                        | boolean | Required                                      |
| HighFlow12h                 | boolean | Required                                      |
| FibrinGlueTreatment         | boolean | Required                                      |

## Specifikacija polja

| Naziv polja                | Tip          | Dodatne informacije   |
|----------------------------|--------------|---|
| Fzold                      | int          | Id hospitalizacije iz Fzo, kod izmjene postojeće hospitalizacije, polje mora biti popunjeno sa Id hospitalizacije koja se želi izmjeniti  |
| DatumPrijema               | DateTime     | obavezno polje, u formatu: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss  |
| DatumOtpusta               | DateTime     | obavezno polje, u formatu: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss  |
| KancelarijaUstanova        | int          | Obavezno polje, šifra kancelarije u kojoj se nalazi zdravstvena ustanova koja kreira hospitalizaciju  |
| ZdravstvenaUstanovaOznaka  | int          | Obavezno polje, šifra zdravstvene ustanove koja kreira hospitalizaciju  |
| KISifra                    | int          | Šifra klinike na kojoj je pacijent hospitalizovan   |
| StanjeNaOtpustu            | Int          | Obavezno polje, koristiti šifarnik FZO za stanje na otpustu zbog kontrola   |
| BrojIstorijeBolesti        | string       | Ako je moguće treba unijeti broj istorije bolesti, u suprotnom treba unijeti Id iz korisničkog sistema  |
| Jmb                        | string       | Obavezno polje, mora sadržavati tačno 13 karaktera  |
| Osiguran                   | bool         | Obavezno polje, true-Da, false-Ne   |
| LijecenjeSvojomVoljom      | bool         | Obavezno polje, true-Da, false-Ne   |
| Pol                        | string       | Obavezno polje, podrazumjevano vrijednosti M ili Z, M-Muško, Z-Žensko   |
| DatumRodjenja              | Date         | Obavezno polje, u formatu: yyyy-MM-dd   |
| TezinaNovorodjenceta       | int          | Težina predstavljena u gramima, uzima vrijednosti veće ili jednake od 0   |
| VrstaPrijema               | int          | Obavezno polje, 0 – HITNI prijem,<br>1 – PLANIRANI prijem   |
| KriterijumPrijema          | List<string> | Polje može sadržavati listu od najviše 6 kriterijuma prijema, koristiti šifarnik FZO koji se nalazi na kraju dokumentacije, u polje se unosi samo KriterijumOznaka  |
| ZdravstvenaUstanovaDolazak | string       | Zdravstvena ustanova iz koje dolazi pacijent, polje može sadržavati najviše 5 karaktera,<br>formula za šifru ustanove iz koje dolazi pacijent:<br>KancelarijaUstanovaDolazak*10000+ZdravstvenaUstanovaOznakaDolazak |
| ZdravstvenaUstanovaOdlazak | string       | zdravstvena ustanova u koju prelazi pacijent, polje može sadržavati najviše 5 karaktera,<br>formula za šifru ustanove u koju prelazi pacijent:<br>KancelarijaUstanovaOdlazak*10000+ZdravstvenaUstanovaOznakaOdlazak |

|                               |              |  |
|-------------------------------|--------------|--|
| BrSatiJedinicaIntenzivneNjege | int          | Broj sati na jedinici intenzivne njege, uzima vrijednosti veće ili jednake od 0  |
| BrSatiMehanickaVentilacija    | int          | Broj sati kontinuirane mehaničke ventilacije, uzima vrijednosti veće ili jednake od 0  |
| OsnovniUzrokSmrti             | string       | Osnovni uzrok smrti po MKB10   |
| Procedure                     | List<string> | Dozvoljen unos najviše 30 procedura, šifre procedura moraju postojati u šifarniku FZO  |
| Dijagnoza                     | string       | Obavezno polje, dijagnoza oznaka mora biti iz šifarnika FZO  |
| DodatnaDijagnoza              | List<string> | Lista dijagnoza, oznake dijagnoza moraju biti iz šifarnika FZO   |
| Komplikacije                  | List<string> | Lista dijagnoza, oznake dijagnoza moraju biti iz šifarnika FZO   |
| Komorbiditeti                 | List<string> | Lista dijagnoza, oznake dijagnoza moraju biti iz šifarnika FZO   |
| PlaniranPonovniPrijem         | bool         | Da li je planiran ponovni prijem?<br>true – Da, false – Ne   |
| PonovniPrijemPlaniranZa       | int          | U slučaju da je popunjeno polje PlaniranPonovniPrijem sa false, unosimo 0, inače: 7 – do 7 dana,<br>814 – od 8 do 14 dana,<br>1521 – od 15 do 21 dan,<br>2228 – od 22 do 28 dana,<br>2899 – više od 28 dana,<br>9999 – nije određeno |
| DnevnaBolnica                 | bool         | Dnevna bolnica, true – Da, false - Ne  |
| BrojDanaDnevneBolnice         | short        | Broj dana dnevne bolnice, obavezno polje i mora biti veće od 0 ukoliko je označena dnevna bolnica  |
| PacijentVodjenPoKlinickomPutu | bool         | Pacijent vođen po kliničkom putu, true – Da, false – Ne  |
| SifralmeDoktora               | string       | Šifra-lmePrezimeDoktora  |
| UrinarnaInfekcija             | bool         | Urinarna infekcija nakon aplikacije katetera, true – Da, false – Ne  |
| InfekcijaIntenzivnaNjega      | bool         | Infekcija na jedinici intenzivne njege, true – Da, false – Ne  |
| PadPacijenta                  | bool         | Pad pacijenta za vrijeme hospitalizacije, true – Da, false – Ne  |
| HospitalizacijaProduzena      | int          | Hospitalizacija produžena zbog socijalno-ekonomskih uslova ( za broj dana)   |
| Napomena                      | string       | Napomena   |
| Regresna                      | bool         | true-Da, false-Ne, podrazumjevana vrijednost je false ako se ne popuni polje   |
| Uputnicald                    | long         | Obavezno polje   |

|  |       |   |
|--|-------|---|
| BrojDanaHospitalizacije                              | short | Obavezno polje, mora biti jednako razlici dana između prijema i otpusta   |
| BodSekundarniDaniZaNaplatsu                          | short | Broj dana za naplatu participacije na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite je obavezno polje, maksimalan broj dana za naplatu 14 |
| BodTercijarniDaniZaNaplatsu                          | short | Broj dana za naplatu participacije na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite je obavezno polje, maksimalan broj dana za naplatu 12 |
| BodZaNaplatsuUkupno                                  | short | Broj dana za naplatu participacije obavezno polje   |
| <b>Posebne procedure za vrijeme hospitalizacije:</b> |       |   |
| CitosorbDijaliza                                     | bool  | Obavezno polje  |
| Cvvhdf   | bool  | Obavezno polje  |
| Cvvhd  | bool  | Obavezno polje  |
| HighFlow12h  | bool  | High flow >= 12h je obavezno polje  |
| FibrinGlueTreatment                                  | bool  | Tretman fibrinskim ljepilom obavezno polje  |

## Dodatne kontrole servisa

- Datum prijema manji ili jednak od datuma otpusta
- Rok za unos hospitalizacije do 5-og u narednom mjesecu
- Rok za unos hospitalizacija za ino osigurano lice je 60 dana od mjeseca datuma otpusta
- Datum otpusta pacijenta ne može biti veći od tekućeg datuma
- Kod novorođenčeta, datum rođenja mora biti manji ili jednak od datuma prijema
- Za novorođenče starosti do 28 dana, težina novorođenčeta je obavezno polje
- Za stanje na otpustu 1, zdravstvena ustanova odlazak je obavezno polje za datum otpusta do 31.12.2025.
- Maksimalan broj procedura je 30
- Provjera da li unešeno stanje na otpustu postoji u šifarniku FZO
- Provjera da li procedure iz liste postoje u šifarniku FZO
- Provjera da li dijagnoza postoji u šifarniku FZO
- Provjera da li dijagnoze iz liste dodatnih dijagnoza postoje u šifarniku FZO
- Provjera da li dijagnoze iz liste komplikacija postoje u šifarniku FZO
- Provjera da li dijagnoze iz liste komorbiditeta postoje u šifarniku FZO
- Provjera da li za unešenu ustanovu, unešeni odsjek(klinika) postoji u šifarniku FZO
- Provjera da li kancelarija ustanova i zdravstvena ustanova oznaka hospitalizacije postoje u šifarniku FZO
- Provjera da li ustanova iz koje dolazi pacijent, ako je unešena vrijednost, postoji u šifarniku FZO
- Provjera da li ustanova u koju prelazi pacijent, ako je unešena vrijednosti, postoji u šifarniku FZO
- Provjera ispravnosti jmb pacijenta
- Provjera osiguranja pacijenta ako je unešeno da je pacijent osiguran
- Provjera da li korisnik koji šalje podatke pripada ustanovi za koju šalje podatke o hospitalizaciji
- U slučaju da je stanje na otpustu 2 u polje zdravstvena ustanova odlazak unosimo ustanovu iz Republike Srpske
- U slučaju da je stanje na otpustu 3, pacijent prelazi u bolnicu izvan Republike Srpske i u polje Zdravstvena ustanova odlazak unosimo sljedeće oznake:
  1. SRB – prelazak u bolnicu u Srbiji
  2. FBiH – prelazak u bolnicu u Federaciji Bosne i Hercegovine
  3. OTHER – prelazak u bolnicu izvan Republike Srpske-ostali
- Posebne procedure Cvvhđ i Cvvhđf ne mogu biti istovremeno čekirane
- Broj dana hospitalizacije mora biti jednak razlici datuma otpusta i datuma prijema
- Ukupan broj dana za naplatu participacije ne može biti veći od broja dana hospitalizacije
- Ukupan broj dana za naplatu participacije mora biti jednak zbiru broja dana za naplatu participacije sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

- Broj dana dnevne bolnice ne može biti veći od broja dana hospitalizacije

## Stanje na otpustu – šifarnik FZO

Šifarnik FZO za stanje na otpustu koji koristi gruper za obračun koeficijenata, validan za hospitalizacije sa datumom otpusta do 31.12.2025.

| ID | Opis   | DRG_SeparationMode                                |
|----|--|---|
| 1  | Otpust/premještaj u drugu akutnu bolnicu   | DischargeOrTransferToAnAcuteHospital              |
| 4  | Otpust/premještaj u bolnicu za produženo liječenje   | DischargeOrTransferToOtherHealthCareAccommodation |
| 5  | Premještaj unutar bolnice na drugi tip liječenja (statistički otpust) - palijativa, rehabilitacija, itd. | StatisticalDischargeTypeChange                    |
| 6  | Liječenje okončano protivno savjetu ljekara  | LeftAgainstMedicalAdvice                          |
| 8  | Smt  | Died  |
| 9  | Ostalo otpust kući, izliječen, neizliječen, oporavljen   | HomeOrOther                                       |

Šifarnik FZO za stanje na otpustu koji koristi gruper za obračun koeficijenata, validan za hospitalizacije sa datumom otpusta od 01.01.2026.

Stanje na otpustu 1 se razdvaja na stanje na otpustu 2 i 3 za ustanove u Republici Srpskoj i van Republike Srpske:

| ID | Opis   | DRG_GRUPER_SeparationMode                         |
|----|--|---|
| 2  | Otpust/premještaj u drugu bolnicu u RS   | DischargeOrTransferToAnAcuteHospital              |
| 3  | Otpust/premještaj u drugu bolnicu van RS   | DischargeOrTransferToAnAcuteHospital              |
| 4  | Otpust/premještaj u bolnicu za produženo liječenje   | DischargeOrTransferToOtherHealthCareAccommodation |
| 5  | Premještaj unutar bolnice na drugi tip liječenja (statistički otpust) - palijativa, rehabilitacija, itd. | StatisticalDischargeTypeChange                    |
| 6  | Liječenje okončano protivno savjetu ljekara  | LeftAgainstMedicalAdvice                          |
| 8  | Smt  | Died  |
| 9  | Ostalo otpust kući, izliječen, neizliječen, oporavljen   | HomeOrOther                                       |

## Kriterijum prijema – šifarnik FZO

| KriterijumOznaka | KriterijumNaziv   | KriterijumOpis  |
|------------------|---|---|
| 01               | Iznenadna promjena stanja svijesti  | Podrazumijeva nesvjesticu, komu, dezorijentaciju, konfuziju i odsustvo reakcije na podražaje kao akutnu promjenu pacijentovog normalnog stanja. Tu ulazi i gubitak svijesti usljed traume.  |
| 02               | Nenormalno visok ili nizak puls   | Puls izvan sljedećih vrijednosti:<br>6 mjeseci–2 godine starosti, 80–200/min 2–6 godine starosti, 70–200/min<br>7–11 godina starosti, 60–180/min<br>>12 godina starosti, 50–140/min. zabilježeno najmanje dva puta u pet minuta           |
| 03               | Nenormalno visok ili nizak krvni pritisak   | Krvni pritisak izvan sljedećih vrijednosti:<br>6 mjeseci–2 godine starosti, 70–120/40–85 mm Hg 2–6 godina starosti, 75–125/40–90 mm Hg<br>7–11 godina starosti, 80–130/45–90 mm Hg<br>>12 godina starosti, 90–200/60–120 mm Hg.           |
| 04               | Akutni gubitak vida ili sluha   | Težak ili potpuni gubitak koji se pojavio iznenada i koji je prisutan u vrijeme prijema.  |
| 05               | Akutni gubitak pokretljivosti glavnih dijelova tijela   | Uključuje povrede zbog teške traume (fraktura zdjelice, paraliza čitave noge ili ruke), lom cervikalne kičme s rizikom povrede kičmene moždine, akutna disfagija s rizikom od inhalacije. Tu ne ulaze povrede samo ruke ili noge.         |
| 06               | Uporna groznica   | Groznica koja traje 5 ili više dana s temperaturom iznad 38C. U pedijatriji > 37.8  |
| 07               | Aktivno krvarenje   | Tu ulazi kontinuirano krvarenje iz bilo kojeg dijela tijela koje se ne može   |
| 08               | Jaka abnormalnost elektrolita/plinova /pH krvi ili nizak Hemoglobin (Hgb) ili Hematokrit(Htc) | A) Natrijum <123 ili >156 mg/L; Kalijum <2.5 ili >6.0 mg/L; Serum. Ca >3 mmol/L; Bikarbonat <20 ili >36 mg/L;<br>B) PCO <sub>2</sub> >50 mmHg; PO <sub>2</sub> <50 mmHg;<br>C) Arterijski pH <7.3 ili >7.45;<br>D) Hgb < 12 g/l; Htc < 30 |
| 09               | Nedovoljno zasićenje krvi kisikom   | SaO <sub>2</sub> < 90%  |
| 10               | Sumnja na akutnu ishemiju miokarda  | (A) Abnormalnost elektrokardiograma - EKG koji sugerise akutnu ishemiju miokarda i da je ta promjena nastupila nedavno.<br>(B) Liječnička procjena akutne ishemije miokarda u nedostatku EKG-a ili biohemijske analize enzima.            |
| 11               | Dehiscijencija ili evisceracija rane  | Tu ulazi samo komplikacija nakon ranijeg tretmana koja zahtijeva ponovno zatvaranje rane.   |
| 12               | Bol koja onesposobljuje   | Snažna bol sa sumnjom na hitno stanje koje se ne može dijagnosticirati niti tretirati u hitnoj službi.  |
| 13               | Akutna ili progresivna onesposobljenost   | Akutna ili napredujuća kompromitovanost osjetilnih, motornih, cirkulatornih ili respiratornih funkcija dovoljno da onesposobi pacijenta<br>(nemogućnost da se kreće, hrani, diše, mokri, i sl)  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 14  | Stariji pacijenti sa jako otežanim disanjem                         | Odnosi se na kombinaciju otežanog disanja i ranije postavljene kliničke dijagnoze.  |
| 15  | Otežano disanje uslijed bronhijalne astme                           | Uključuje pacijente kod kojih je FEV1 nakon tretmana niži od 70% od normale.  |
| 16  | Stanja koja ne reaguju na van-bolničko liječenje (samo pedijatrija) | Stanje koje ne reaguju na tretman KSZ/ambulantno<br>(A) Napadi<br>(B) Srčane aritmije<br>(C) Astma ili gušobolja<br>(D) Dehidracija<br>(E) Uporno povraćanje ili dijareja koja zahtijeva hospitalizaciju radi dalje procjene<br>(F) Abdominalna bol koja je tretirana ambulantno, ali zahtijeva hospitalizaciju radi dalje procjene<br>(G) Drugi fiziološki problemi  |
| 17  | Specifični pedijatrijski problemi (samo pedijatrija)                | (A) Zlostavljano dijete gdje ozbiljnost povreda zahtijeva hospitalizaciju, ili ako drugo sigurno okruženje nije dostupno<br>(B) Nepoštovanje propisanih uputstava za terapiju, gdje je ovo znak zanemarivanja djeteta koje ugrožava djetetov život<br>(C) Potrebno praćenje i blisko posmatranje ponašanja, uključujući kontrolu ishrane u slučajevima gdje ne dolazi do očekivanog napretka u razvoju.<br>(D) Upućeno od strane porodičnog ljekara/pedijatra zbog nemogućnosti roditelja da se brinu o djetetu, a ne postoji druga alternativa |
| 18  | Parenteralna primjena lijekova i/ili nadoknada tekućine             | Podrazumijeva IV, IM, IT i intraarterijalna primjena lijekova i/ili nadoknada tekućine u trajanju od najmanje 8 sati. Tu spada i stabilizacija šećera u krvi kod mlađih pacijenata s juvenilnim dijabetesom.  |
| 19a | Veći postupak u roku od 24 sata nakon prijema                       | Veći postupak koji zahtijeva opštu ili lokalnu anesteziju i izvođenje u specijalizovanom prostoru (kao što je operaciona sala).   |
| 19b | Potrebna njega koja je dostupna jedino u akutnoj bolnici            | Njega zahtijeva korištenje opreme i infrastrukture ili izvođenje postupka koji je dostupan jedino u bolničkoj ustanovi.   |
| 20  | Praćenje vitalnih znakova najmanje svaka 2 sata                     | Tu ulazi temperatura, puls, respiracija, krvni tlak, neurološka opservacija, monitoring rada srca.  |
| 21  | Povremena ili kontinuirana upotreba respiratora                     | Povremena znači najmanje svakih 8 sati.   |
| 22  | Tretman u Jedinici intenzivne njege.                                | Ovde ulazi i povremena ili kontinuirana upotreba mehaničke ventilacije. Povremena znači najmanje svakih 8 sati.   |
| 23  | Socijalni status ili teško zdravstveno stanje pacijenta             | Postupci koji inače ne opravdavaju hospitalizaciju, ali zbog posebnog stanja pacijenta i/ili teškog zdravstvenog stanja (komorbiditetna stanja), pacijent mora biti hospitalizovan. Uključuje i hospitalizaciju žena gdje postoji sumnja ili strah od zlostavljanja. Razlozi hospitalizacije moraju biti jasno dokumentovani  |
| 24  | Zdravo novorođenče  | Novorođenče rođeno u bolnici ili na putu za bolnicu   |
| 98  | Ništa od navedenog  | Navesti ako razlozi prijema nisu ni jedan od gore navedenih   |
| 99  | Nije poznato  | Navesti ako podatak uopšte nije dostupan (nije popunjen)  |